



ROCHE d.o.o. – ROCHE Ltd.

Zmaja od Bosne 7

71000 Sarajevo

ROCHE d.o.o. - ROCHE Ltd.

Broj protokola: 469-05/13

Datum, 27.03.2013.

04.04.2013

04-04-13-2190/13

Sarajevo, 27. mart, 2013.

Predmet: Direktna komunikacija sa zdravstvenim radnicima u vezi sa slučajevima nekrotizirajućeg fascitisa, prijavljenim kod primjene lijeka AVASTIN®

Poštovani zdravstveni radnici,

Kompanija F. Hoffmann-La Roche Ltd. želi da Vas obavijesti o sljedećim sigurnosnim informacijama u vezi sa primjenom preparata AVASTIN® (bevacizumab):

Sažetak

- Slučajevi nekrotizirajućeg fascitisa, uključujući i slučajeve sa fatalnim ishodom, su prijavljeni kod pacijenata koji su primali AVASTIN, kako u okviru kliničkih ispitivanja, tako i nakon što je lijek dobio dozvolu za stavljanje u promet.
- Preporučuje se da se, odmah nakon što se dijagnosticira nekrotizirajući facitis, primjena AVASTINA prekine i inicira primjena odgovarajuće terapije.

Dodatne informacije u vezi sa sigurnosnim aspektima primjene lijeka

Nekrotizirajući facitis je rijetka, ali po život opasna, infekcija mekog tkiva, koju karakterizira brzo širenje nekroze površinske fascije i potkožnog tkiva. Imunokompromitirani pacijenti su izloženi većem riziku od razvoja nekrotizirajućeg fascitisa.

Slučajevi nekrotizirajućeg fascitisa, prijavljeni u kliničkim ispitivanjima koje je provodila kompanija Roche i u globalnoj bazi podataka za sigurnost primjene lijekova, su se pojavili kod pacijenata oboljelih od nekoliko različitih tipova karcinoma. Kada su u pitanju pridružene zdravstvene tegobe, većina pacijenata je imala gastrointestinalnu perforaciju, stvaranje fistule ili komplikacije u zarastanju rana koje su prethodile razvoju nekrotizirajućeg fascitisa. Neki od ovih pacijenata su umrli uslijed komplikacija nekrotizirajućeg fascitisa.



Na temelju rezultata ispitivanja, sljedeće informacije će biti dodane u odjeljak POSEBNA UPOZORENJA I MJERE OPREZA PRI UPOTREBI u Sažetku karakteristika lijeka za AVASTIN:

“Slučajevi nekrotizirajućeg fascitisa, uključujući i slučajeve sa fatalnim ishodom, su rijetko bili prijavljivani kod pacijenata koji su se liječili uz pomoć AVASTINA; ovi slučajevi su obično nastupali kao posljedica komplikacija u zarastanju rana, gastrointestinalne perforacije ili formiranja fistule. Kod pacijenata kod kojih se razvije nekrotizirajući fascitis treba prekinuti terapiju AVASTINOM i odmah započeti primjenu odgovarajuće terapije.“

Ove informacije će biti uključene i u odjeljak NEŽELJENA DEJSTVA u Sažetku karakteristika lijeka za AVASTIN:

“Klasa organskog sistema: infekcije i infestacije: nekrotizirajući fascitis, obično kao posljedica komplikacija u zarastanju rana, gastrointestinalne perforacije ili formiranja fistule (rijetko).”

Poziv na prijavljivanje

Zdravstveni radnici treba da prijave bilo kakav ozbiljan neželjeni događaj za koji se sumnja da je povezan sa primjenom AVASTINA, u skladu sa nacionalnim regulatornim zahtjevima:

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
Veljka Mlađenovića bb
78000 Banja Luka
telefon 051 456 040, 456 050
faks 051 450 301
internet adresa www.almbih.gov.ba; i.petrusic@almbih.gov.ba; b.tubic@almbih.gov.ba;

Kontakt u kompaniji

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa primjenom AVASTINA, molimo da nam se obratite putem sljedeće adrese:

ROCHE d.o.o. – ROCHE Ltd.
Zmaja od Bosne 7
71000 Sarajevo
telefon 033 568 486, 568 450
faks 033 568 495
e-mail adresa: bosnia.drugsafety@roche.com ili sabina.polimac_suman@roche.com

